

# Charlotte County BOCC

## Parametric Named Storm Coverage Evaluation

Effective Date: October 1, 2025

|                      | SwissRe                                                                            |          |             |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| Per Occurrence Limit | \$25,000,000                                                                       |          |             |             |
| Aggregate Limit      | \$25,000,000                                                                       |          |             |             |
| Location Limits      | Applies by Asset Value as Scheduled                                                |          |             |             |
| Trigger              | Windspeed intensity <b>at location</b><br>(1-minute sustained over marine terrain) |          |             |             |
| Term                 | Expires 10/1/2026                                                                  |          |             |             |
| Payout Limits        | Windspeed                                                                          | Option A | Option B    | Option C    |
|                      | 0 mph                                                                              | 0%       | 0%          | 0%          |
|                      | 80 mph                                                                             | 10%      | 0%          | 0%          |
|                      | 85 mph                                                                             | 20%      | 10%         | 0%          |
|                      | 90 mph                                                                             | 30%      | 20%         | 10%         |
|                      | 95 mph                                                                             | 40%      | 30%         | 20%         |
|                      | 100 mph                                                                            | 50%      | 40%         | 30%         |
|                      | 105 mph                                                                            | 60%      | 50%         | 40%         |
|                      | 110 mph                                                                            | 70%      | 60%         | 50%         |
|                      | 115 mph                                                                            | 80%      | 70%         | 60%         |
|                      | 120 mph                                                                            | 90%      | 80%         | 70%         |
|                      | 125 mph                                                                            | 100%     | 90%         | 80%         |
|                      | 130 mph                                                                            | 100%     | 100%        | 90%         |
|                      | 135 mph                                                                            | 100%     | 100%        | 100%        |
| Premium              | \$2,100,000                                                                        |          | \$1,600,000 | \$1,200,000 |



# Historical ‘As-If’ Events

Payout Illustration  
Developed for SwissRe

| Calculation Location | Latitude | Longitude | Limit     | Charley (2004) | Ian (2022) | Milton (2024) | Option A       |            |               | Charley (2004) | Option B   |               | Charley (2004) | Option C   |               |
|----------------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|
|                      |          |           |           |                |            |               | Charley (2004) | Ian (2022) | Milton (2024) |                | Ian (2022) | Milton (2024) |                | Ian (2022) | Milton (2024) |
| 1                    | 26.925   | -82.015   | 6,930,000 | 156.38         | 118.61     | 76.83         | 6,930,000      | 5,544,000  | -             | 6,930,000      | 4,851,000  | -             | 6,930,000      | 4,158,000  | -             |
| 2                    | 26.925   | -82.035   | 5,022,000 | 149.13         | 119.98     | 77.39         | 5,022,000      | 4,017,600  | -             | 5,022,000      | 3,515,400  | -             | 5,022,000      | 3,013,200  | -             |
| 3                    | 27.005   | -82.045   | 3,000,000 | 129.15         | 125.24     | 82.28         | 3,000,000      | 3,000,000  | 300,000       | 2,700,000      | 2,700,000  | -             | 2,400,000      | 2,400,000  | -             |
| 4                    | 27.005   | -82.125   | 2,472,000 | 106.33         | 130.93     | 84.95         | 1,483,200      | 2,472,000  | 247,200       | 1,236,000      | 2,472,000  | -             | 988,800        | 2,224,800  | -             |
| 5                    | 26.995   | -82.185   | 2,208,000 | 83.14          | 133.67     | 86.48         | 220,800        | 2,208,000  | 441,600       | -              | 2,208,000  | 220,800       | -              | 1,987,200  | -             |
| 6                    | 27.005   | -82.085   | 1,806,000 | 118.5          | 128.29     | 83.59         | 1,444,800      | 1,806,000  | 180,600       | 1,264,200      | 1,625,400  | -             | 1,083,600      | 1,444,800  | -             |
| 7                    | 27.005   | -82.165   | 1,236,000 | 89.79          | 132.87     | 86.36         | 247,200        | 1,236,000  | 247,200       | 123,600        | 1,236,000  | 123,600       | -              | 1,112,400  | -             |
| 8                    | 26.885   | -82.285   | 1,158,000 | 68.54          | 138.04     | 82.98         | -              | 1,158,000  | 115,800       | -              | 1,158,000  | -             | -              | 1,158,000  | -             |
| 9                    | 26.925   | -82.355   | 924,000   | 52.15          | 139.23     | 87.66         | -              | 924,000    | 184,800       | -              | 924,000    | 92,400        | -              | 924,000    | -             |
| 10                   | 26.975   | -82.035   | 732,000   | 139.09         | 122.48     | 80.23         | 732,000        | 658,800    | 73,200        | 732,000        | 585,600    | -             | 732,000        | 512,400    | -             |
| 11                   | 26.775   | -82.035   | 708,000   | 136.73         | 120.88     | 69.31         | 708,000        | 637,200    | -             | 708,000        | 566,400    | -             | 708,000        | 495,600    | -             |
| 12                   | 26.925   | -82.325   | 648,000   | 54.21          | 138.59     | 87.18         | -              | 648,000    | 129,600       | -              | 648,000    | 64,800        | -              | 648,000    | -             |
| 13                   | 26.965   | -82.085   | 522,000   | 125.74         | 125.94     | 81.24         | 522,000        | 522,000    | 52,200        | 469,800        | 469,800    | -             | 417,600        | 417,600    | -             |
| 14                   | 26.935   | -82.285   | 504,000   | 58.82          | 137.8      | 86.34         | -              | 504,000    | 100,800       | -              | 504,000    | 50,400        | -              | 504,000    | -             |
| 15                   | 26.925   | -82.225   | 366,000   | 82.83          | 134.98     | 83.49         | 36,600         | 366,000    | 36,600        | -              | 366,000    | -             | -              | 329,400    | -             |
| 16                   | 26.965   | -82.115   | 270,000   | 120.02         | 127.58     | 81.89         | 243,000        | 270,000    | 27,000        | 216,000        | 243,000    | -             | 189,000        | 216,000    | -             |
| 17                   | 26.985   | -82.005   | 234,000   | 149.34         | 120.68     | 79.87         | 234,000        | 210,600    | -             | 234,000        | 187,200    | -             | 234,000        | 163,800    | -             |
| 18                   | 27.005   | -82.235   | 204,000   | 61.11          | 136.8      | 88.93         | -              | 204,000    | 40,800        | -              | 204,000    | 20,400        | -              | 204,000    | -             |
| 19                   | 26.925   | -82.205   | 180,000   | 90.67          | 133.46     | 82.79         | 54,000         | 180,000    | 18,000        | 36,000         | 180,000    | -             | 18,000         | 162,000    | -             |
| 20                   | 26.795   | -81.965   | 150,000   | 104.18         | 114.52     | 68.58         | 75,000         | 105,000    | -             | 60,000         | 90,000     | -             | 45,000         | 75,000     | -             |
| 21                   | 26.965   | -82.215   | 126,000   | 77.69          | 135.06     | 85.7          | -              | 126,000    | 25,200        | -              | 126,000    | 12,600        | -              | 126,000    | -             |
| 22                   | 26.875   | -82.005   | 126,000   | 148.98         | 117.47     | 73.91         | 126,000        | 100,800    | -             | 126,000        | 88,200     | -             | 126,000        | 75,600     | -             |
| 23                   | 26.835   | -82.275   | 84,000    | 80.99          | 135.25     | 80.06         | 8,400          | 84,000     | 8,400         | -              | 84,000     | -             | -              | 84,000     | -             |
| 24                   | 27.005   | -81.965   | 72,000    | 158.04         | 118.69     | 79.77         | 72,000         | 57,600     | -             | 72,000         | 50,400     | -             | 72,000         | 43,200     | -             |
| 25                   | 27.025   | -82.095   | 66,000    | 111.99         | 129.71     | 85.07         | 46,200         | 66,000     | 13,200        | 39,600         | 59,400     | 6,600         | 33,000         | 52,800     | -             |
| 26                   | 26.955   | -82.005   | 48,000    | 158.4          | 118.25     | 77.89         | 48,000         | 38,400     | -             | 48,000         | 33,600     | -             | 48,000         | 28,800     | -             |
| 27                   | 26.795   | -81.765   | 42,000    | 74.05          | 92.05      | 64            | -              | 12,600     | -             | -              | 8,400      | -             | -              | 4,200      | -             |
| 28                   | 26.875   | -82.315   | 42,000    | 63.7           | 139.17     | 83.02         | -              | 42,000     | 4,200         | -              | 42,000     | -             | -              | 42,000     | -             |
| 29                   | 26.885   | -82.245   | 18,000    | 83.73          | 134.83     | 81.6          | 1,800          | 18,000     | 1,800         | -              | 18,000     | -             | -              | 16,200     | -             |
| 30                   | 26.945   | -81.755   | 18,000    | 78.29          | 96.88      | 71.09         | -              | 7,200      | -             | -              | 5,400      | -             | -              | 3,600      | -             |
| 31                   | 26.845   | -81.995   | 12,000    | 135.38         | 117.02     | 72            | 12,000         | 9,600      | -             | 12,000         | 8,400      | -             | 12,000         | 7,200      | -             |
| 32                   | 26.945   | -82.355   | 12,000    | 51.49          | 139.55     | 89.35         | -              | 12,000     | 2,400         | -              | 12,000     | 1,200         | -              | 12,000     | -             |
| 33                   | 26.805   | -82.275   | 12,000    | 90.45          | 130.56     | 77.15         | 3,600          | 12,000     | -             | 2,400          | 12,000     | -             | 1,200          | 10,800     | -             |
| 34                   | 26.975   | -81.885   | 12,000    | 110.28         | 110.39     | 75.88         | 8,400          | 8,400      | -             | 7,200          | 7,200      | -             | 6,000          | 6,000      | -             |
| 35                   | 27.025   | -82.045   | 6,000     | 126.05         | 126.43     | 83.41         | 6,000          | 6,000      | 600           | 5,400          | 5,400      | -             | 4,800          | 4,800      | -             |
| 36                   | 27.035   | -82.165   | 6,000     | 82.17          | 132.14     | 88.08         | 600            | 6,000      | 1,200         | -              | 6,000      | 600           | -              | 5,400      | -             |
| 37                   | 27.025   | -82.115   | 6,000     | 105.08         | 130.77     | 85.76         | 3,600          | 6,000      | 1,200         | 3,000          | 6,000      | 600           | 2,400          | 5,400      | -             |
| 38                   | 26.895   | -82.215   | 6,000     | 92.77          | 132.74     | 81.22         | 1,800          | 6,000      | 600           | 1,200          | 6,000      | -             | 600            | 5,400      | -             |
| 39                   | 27.035   | -81.965   | 6,000     | 153.61         | 120.86     | 81.41         | 6,000          | 5,400      | 600           | 6,000          | 4,800      | -             | 6,000          | 4,200      | -             |
| 40                   | 26.955   | -82.225   | 6,000     | 75.91          | 135.51     | 85.43         | -              | 6,000      | 1,200         | -              | 6,000      | 600           | -              | 6,000      | -             |
|                      |          |           |           |                |            |               | 21,297,000     | 25,000,000 | 2,256,000     | 20,054,400     | 25,000,000 | 594,600       | 19,080,000     | 22,693,800 | -             |